



TOKOMANE EA TSHEDIMOSETSO EA KOPO HO LOKISA PHASE 2 – TOKISO EA SANI PASS (LEQEPHE 318): TEKOLO EA TIKOLOHO

Molemo wa Tokomane e

Molemo wa tokomane e ea tshedimosetso ke ho neha batho ba nang le khahleho le ba amehileng ka lesedi la projeke e kopilweng le ho tsebisa ka tekolo ea tikoloho e tla latela. Maikemisetso ke ho tsebisa ho nka karolo ka botlalo ho tekolo ea tikoloho le ho rotloetsa [encourages] ho kenela dikopano ka mafolofolo le ho arabela tse phahlaladitseng ho shejwa.

Ke eng e kopilweng ?

Lefapha la dipalangwa la Kwazulu-Natal (KZN) ha mmoho le lekala la dipalanwa ka bophara ba Afrika le kopile tswelotso ea Tokiso ea Phase 2 tseleng ea Sani Pass (leqephe 318), e e mo seabakeng se bitswang uKahlamba Drakensberg Park haufi le Underberg, KZN. (*Lekola mmapa wa pele mo leqepheng la boraro.*)

Tokiso ea karolo e ka tlase ea phase 1 karolong ea tsela ea Sani Pass (km0 – km14) e se e amohetswe ebile e ka tlasa tokiso. Ho tla tlatsetsa, tekolo ea Tikoloho e tsweleng ho tlosa bodara maemong a dikilometara tse masome a mabedi le bohlanano ho fihla dikilometareng tse lesome le metso a mene.

EIA (tekolo ea tikoloho) e ananela tokiso ea Phase 2 e e kenyeleditseng dikilometara tse lesome le metso e robong karolong leqepheng la 318 ho tloha dikilometara tse lesome le metso e mene ho fihla dikilometara tse masome a mararo, e tswang fela ho Good Hope ho ea bodareng ea Lesotho.

Kopo ea ho lokiswa ha Phase 2 e kenyeletsa ho lokisa le ho phahamisa ho feletseng ha tsela ho tswa tseleng ea mobu ho ea ho e tiileng, ho kenyeletsa bophara ba tsela, ho lokisa dikarolo tse khutswane, matamo a macha. *Leqephe la bone bakeng sa kitso e feletseng.*

Lefapha la dipalangwa [department of transport] le file ARCUS GIBB (Pty) Ltd mosebetsi ho ba lafapha le ikemetseng la tikoloho (EAP) ho nka (EIA) ho tswelotso tsa maemo ea projeke.



The Sani Pass – Main Road (P318)

Phase 2 = Km 14 (Approx 100m from Good Hope) to Km 33(The Lesotho Border)

Road P318



Hobaneng tekolo ea tikoloho e batleha?

Ho ea ka molawana wa tikoloho wa 1998 (Act no, 107 ea 1998) [NEMA] le tekolo ea tikoloho ba ile ba phahlalatsa ka Mesa 2006 hore tetla ea tikoloho tswanetse ho fumana ho ba letleletsweng ho nka maikarabelo pele ho tswelotso ea diketsahalo tse beilweng tse ka tlasang ho sa tsamayeng hantle ho tikoloho. Kopo ea ho lokiswa ha Phase 2 ho kenyeletsa diketsahalo tsa tekolo ea tikoloho. EIA e tshwanetse ho tselwa molaong ho thola tetla ea tikoloho ho tswa ho lefapha la tikoloho le bophaphathehi [DEAT] – ba nka ditshwetso b projeke ena.

Kopo ea tokiso ea Sani Pass (*leqephe la 318*) e kenya diketsahalo ho ea ka tsebiso ea goromente nomoro ea R.387 ea NEMA ke tse latelang:

Activity No. 2 – Haeba Tokiso ea tsela e tla ama ho fihlela kaholimo ho 20 Hectares dihlahlobo tsa tekolo ea tikoho di lokela ho e tswa.

Activity No. 5 - Dihlahlobo tsa tekolo ea tikoloho di lokela ho etswa haeba u batla ho e ntsafatsa tsela e se ntse e teng e hlolokomelwa ke mmuso empa e so nehwe matla ke lefapha la tekolo le tikoho le bohahlaudi.



Khothaletso ea kopo ea ho lokisa

Sani Pass

- Ho bua ka maemo a ha jwale a tsela a ileng tlase
- Ho etsa hore hore P13 e tla sebediswa hantle nako e tlang
- Ho fana ka tshireletso ho phaphathehi
- Ho fa batho ba dulang karolong ea Mokhotlong ka Lesotho tsela e lokileng e bile e sireletsehile ho Underberg, - lebenkele le haufi, le lefapha la bophelo bo bottle.

Tsebisiso: ho batla le ho lakatsa kopo ea projeke ho shejwa e le karolo ea EIA.

Seterakachara sa tswelletsopole ea tikoloho

EIA ke sesebediswa se ka thibelang diketsahalo tse di ka sitisang tswelopo ea mosebetsi. Ha e ba ekekeng ea sireletseha e ka thibelwa. e EIA e thameha ho sheba phedisano moruo tikoloho ka hotswana

Tsweliso ea EIA e arotswe ka koto tse pedi , ebitswa Scoping phase le Environmental Assessment Phase

Scoping Phase


Maikemesetso a karolo e ke:

- Ho batlisisa le ho kopanya lesedi ka mo karolong e kopilweng
- Patlisiso ea tikoloho e nang le bokgoni le PPP
- Tlhaloso ea bokgoni, kopo le ditsela tse fapaneng

Environmental Impact Assessment Phase

Dipatlisiso stohle ho tswa Scoping Phase dilokela ho shebisiswa ho funanwe bohlokwa ba tsona. Ebe re funa mokhwa o bo bebe wa hohaha tsela. Qetellong ha tsela e se e hahuwe ho tla fukotseha kameho. Maikutlo a batho a bohlokwa haholo ho latela EMP e leng repoto [report] e tla laola basebetsi hore ba se ke ba senya tikoloho

EIA Process Flow





Tsweletso ea ho nka karolo:
Molemo wa PPP

PPP e ikemiseditse ho tsebisa ka dikgahleho le dikameho tse fapaneng ka kopo ea projeke le tsamaiso ea tikoloho .

Ke sesebediswa se letlellang batho ho fapana le ho bua ka menahano le ditletlebo mo kopong e EIA e etsang. Liphano ho tswa IAP di tshwanetse di kenyiwe ditokomaneng ka botlalo, di arabelwe ho EIA.

PPP e thusa ho tsebisa ka maano a bohlokwa a a ka thusang ho shebisisa le tsamaiso ea ho nka ditswetso.

EIA e tla ba bohlokwa bathing.

Ba amehileng le a nang le khahleho ba ingodisitse ba tla bewa leseding ka diketsahalo.

Tswelopele ea nka karolo ea batho-bohle

Batho-bohle ba tla lalediwa ho ngodisa ho nka karolo ho PPP ka tse latelang:

- Tsebiso ho ba ditaba Sunday Times, The Mercury le Mountain Echo South Drakensberg News pakeng tsa 11 Pudungwana le 16 Pudungwana 2008
- Ditsebiso sebakeng sa tshebetso
- Phatlalatso ea BID
- Phatlalatso ea diforomo mo le ka tshwaelang.
- Dikopano tsa batsamaisi.
- Phatlalatso ea raporoto ho ditshwaelo tsa batho
- Tshedimosetso kaofela e ka kopiwa.



Diphetoh ho fihla joale di amana le:

- Pharkano le dipalamo
- Bophaphathehi
- Dipalamo tsa bohle
- Dikamano tsa bodichaba le Lesotho
- Dintho tse kotsi
- Tsamaiso ea magoeregoere, tikoloho le disebediswa
- Tshireletso
- Taolo ea bodara



Tsamaiso le tswelopele ea enjinereng

Ka 2007 lefapha la dipalamo le ile la thea mokgatlo wa enjinereng ho ka betla tsela le hore ka tumelano e tsamaisa mosebetsi.

Ba ile ba fetsa ho lekanyetsa tsela ba be tswelela ka enjinereng.

Ha fela tetla ea tikoloho e thotswe, basebetsi ba tla newa mosebetsi wa tsela ka pele.

Petlong le tokiso e khethehileng

Lefapha la dipalamo le file lekgotla la enjinereng:

- Tsela e dule e lokile ka tlasa maemo afe kappa afe a bolepi.
- Tsela e be le ntlha tse pedi e leng: Dimetara tse supa hare e be dikilometara tse lesome le metso e mene le dikilometara tse masome a mabedi le bohloko (karolo e ka tlase)

Dimetara tse tshelletseng hara dikilometara tse masome a mabedi le bohloko le masome a maro le boraro (karolo e ka hodimo)

- Sephete-phetse se se sireletsehileng ho dibese le dilori tsa: Dikilometara tse masome a mahlano hara dikilometara tse lesome le metso e mene le dikilometara tse masome a mabedi le bohloko (karolo e ka tlase)

Dikilometara tse masome a mararo ka ura hara dikilometara tse masome a mabedi le bohloko le dikilometara tse masome a mararo le boraro (karolo e ka tlase)

O ngodisa joang ha o na le kgahleho le kameho

Di IAP di ka ngolla dikakanyo neng kapa neng ha mmoho le mabitso, le mo ba fumanehang teng le sesupo sa mosebetsi o o lebaneng, dichelete kapa tsa botho kappa kgahleho e nngwe.

Ms Sanusha Govender

Email: sgovender@gibb.co.za
Tel: (031) 267 8560
Fax: (031) 266 3310

Post:

ARCUS GIBB
P O Box 1365
Westville
3630

Dichalenche khahong le petlong

Ho ea ka dipatlisiso le baokametseng ba fapa-fapaneng, lekgotla la enjinereng le bontshitse ho tla ba le boima ka mo ho betleng le ho lokisa. Di kenyeleditse tse latelang:

- Sani Pass ke sebaka se hohelang ba hahlaudi
- Maemo a bolepi a a sa thabiseng a chesang haholo hape a bate haholo, ho sehla le pula e tla na haholo, ho tla dula ho na le mmuhudi.
- Ho boima ho tshiresta tikoloho ka bophara kaha hona le mehlodi mothipoloha anang le dimela tsa bohlokwa. Khahong ea tsela relokela ho fokotsa kamelo ea tlhaho.
- Bothata Bo bong ke ka nako ea dikhohola metsi a mangata a tshila tseleng kahona tsela e senyeha ka pele
- Majwe a tla wela mo tseleng tse ngata.
- Holatela boemoepa ba tsela le bosesang ho lokela basebetsi ba sebetse ka tlhokomela.
- ka lebaka la bosesene ba tsela la majwe amaholo tseleng ho tsaba thata ho pshatla e leng hona ho hlokalang.
- Bathata bo bong ke ho boleha ha tsela ho basebedisi nakong ea tshetso.